



Crna Gora  
Ministarstvo javnih radova

Adresa: Arsenija Boljevića 2a  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 230 223  
fax: +382 20 230 228

Broj: UPI-037/26-19/2

Podgorica, 04.03.2026.godine

Ministarstvo javnih radova, rješavajući u postupku po zahtjevu podnosioca Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore od 19.02.2026.godine, koji je od strane Generalnog sekretarijata Vlade dlegiran dana 24.02.2026. godine, radi pristupa informacijama, na osnovu člana 3, 34 i 35 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG" br.44/12, 030/1 i 160/25) i člana 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG. br. 66/16 i 121/21“) donosi

### R J E Š E N J E

Dozvoljava se pristup informaciji podnosiocu zahtjeva, koja se odnosi na dostavljanje kopije nacrtu međuvladinog sporazuma između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u implementaciji strateških projekata.

Podnosilac zahtjeva se oslobađa troškova za pristup informaciji iz stava 1 ovog Rješenja saglasno članu 4 Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama, iz razloga ekonomičnosti postupka.

### O b r a z l o ž e n j e

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore podnio je zahtjev za slobodan pristup informacijama od 19.02.2026.godine, koji se odnosi na dostavljanje kopije nacrtu međuvladinog sporazuma između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u implementaciji strateških projekata.

Odredbom člana 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama predviđeno je da je informacija svaka informacija koju posjeduje organ vlasti u obliku dokumenta, dijela dokumenta, podatka ili skupa podataka, u bilo kojoj formi (pisanoj, štampanoj, video, zvučnoj, elektronskoj i dr.), uključujući i njihove kopije, koju je organ vlasti sam pripremio, dobio od drugog organa ili trećeg lica, bez obzira na sadržinu, izvor (autora), vrijeme sačinjavanja ili sistem klasifikacije, dok je članom 4 propisano da svako domaće i strano fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama, bez obaveze da navodi razloge i objašnjava interes traženja informacija.

Članom 34 stav 1 predviđeno je da po zahtjevu za pristup informaciji, odnosno zahtjevu za ponovnu upotrebu informacija, osim u slučaju iz člana 25 ovog zakona i stava 8 ovog člana, organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji ili njenom dijelu, odnosno ponovnu upotrebu informacija ili zahtjev odbija.

Uvidom u službene evidencije Ministarstva, utvrđeno je da raspolažemo traženom informacijom. Nacrt sporazuma će Vam biti dostavljen u skeniranoj formi na mail adresu, kako je i navedeno u zahtjevu. Takođe, tražena informacija je javno objavljena na sajtu Vlade Crne Gore na linku <https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-odlukama-vlade-crne-gore-donijetim-na-telefonskoj-sjednici-odrzanjoj-29-januara-2026-godine>.

Napominjemo, da je predmetni nacrt sporazuma između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, prvi nacrt koji je dostavljen od strane Stejt departmenta i da su u toku pregovori o sadržini istog. Prva runda pregovora održana je dana 20.02.2026. godine, dok je sledeća zakazana za 10.03.2026. godine.

Ministarstvo je postupilo u skladu sa članom 35 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i odlučilo o zahtjevu roku od 15 dana od dana podnošenja.

U skladu sa članom 4 Uredbe Ministarstvo je iz razloga ekonomičnosti oslobodilo troškova postupka podnosioca zahtjeva.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

**Upustvo o pravnom sredstvu:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba u roku od osam dana Agenciji za zaštitu podataka ličnosti i pristup informacijama, preko ovog organa.

**DOSTAVITI:**

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise
- a/a



**MINISTARKA**  
Majda Adžović

**Međuvladin sporazum  
između Crne Gore  
i Sjedinjenih Američkih Država  
o saradnji  
u implementaciji strateških projekata**

Vlada Sjedinjenih Američkih Država (u daljem tekstu „**Sjedinjene Države**“) i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu „**Crna Gora**“), u daljem tekstu zajednički označene kao „**Strane**“

**POTVRĐUJUĆI** da obje države imaju prijateljske i produktivne odnose i da nastoje unaprijediti bilateralne odnose;

**UZIMAJUĆI U OBZIR** „Memorandum o razumijevanju između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Crne Gore o ekonomskoj saradnji“, potpisan u Vašingtonu, 21. oktobra 2024. godine;

**PONOVNO POTVRĐUJUĆI** zajedničko stanovište Strana da je saradnja u oblasti trgovine i investicija važna komponenta njihovog bilateralnog strateškog partnerstva i da će identifikovanje konkretnih ekonomskih prilika dodatno podržati razvoj Crne Gore i značajno unaprijediti pristup Sjedinjenih Država crnogorskom tržištu;

**SVJESNE** međunarodnih i domaćih obaveza koje regulišu javne nabavke u Crnoj Gori;

**PRIZNAJUĆI** međusobnu namjeru Strana da se projekti sprovode na način potpuno uskladen sa važećim domaćim i međunarodnim pravnim obavezama, kao i sa međunarodnim najboljim praksama koje imaju za cilj prevenciju, otkrivanje i procesuiranje korupcije; i

**IZRAŽAVAJUĆI** međusobni interes za daljim jačanjem postojećih veza između dvije države, a posebno za promociju učešća i ulaganja privatnog sektora Sjedinjenih Država u projekte, kako tekuće tako i buduće, u sektorima od strateškog i nacionalnog interesa za obje zemlje, sa posebnim naglaskom na infrastrukturu, energetiku, bezbjednost, tehnologiju, kao i projekte koji podržavaju razvoj regionalne povezanosti, poput „Jadransko-jonskog koridora“

Složile su se o sljedećem:



## **ČLAN 1**

### **SARADNJA U OKVIRU OVOG SPORAZUMA**

1. Svaka Strana će sarađivati u aktivnostima opisanim u ovom Sporazumu, uz poštovanje svojih nacionalnih zakona i propisa, međunarodnih sporazuma čija je članica, te u okviru raspoloživosti odobrenih sredstava.
2. Strane konstatuju da aktivnosti u okviru ovog Sporazuma podržavaju projekte od strateškog značaja za Sjedinjene Države, kao oni što su opisani u članu 2 ovog Sporazuma, u cilju razvoja Crne Gore i otvaranja pristupa tržištu Sjedinjenih Država u oblastima poput infrastrukture, energetike, bezbjednosti i tehnologije za subjekte iz Sjedinjenih Država.
3. Sjedinjene Države, radi olakšavanja komercijalne saradnje između Sjedinjenih Država i Crne Gore, nastoje, gdje je prikladno, da promovišu crnogorske projekte kod subjekata iz Sjedinjenih Država. Mehanizmi putem kojih Sjedinjene Države mogu saznati za zainteresovane američke subjekte mogu uključivati pregled tržišta ili mehanizme koje podržavaju Ministarstvo trgovine SAD-a, Banka za izvoz i uvoz Sjedinjenih Država (EXIM Bank) i Agencija SAD-a za trgovinu i razvoj (USTDA). Sjedinjene Države neće djelovati kao posrednik ili agent za bilo koji takav projekat niti će prenositi bilo kakvu ponudu, prijedlog ili srodnu dokumentaciju američkog subjekta u vezi sa projektom, Crnoj Gori. Sjedinjene Države mogu, putem Ministarstva trgovine, dijeliti informacije sa Crnom Gorom o kompanijama koje su zainteresovane za projekte u sektorima opisanim u ovom Sporazumu.
4. Strane su saglasne da saradnja u okviru ovog Sporazuma može uključivati konsultacije i razmjenu informacija između Sjedinjenih Država i Crne Gore, kao i druge oblike saradnje u oblastima infrastrukture, energetike, bezbjednosti i tehnologije, koje mogu predložiti i odobriti obje Strane.

## **ČLAN 2**

### **SEKTORI I PROJEKTI PRIORITETNOG ZNAČAJA**

Tekući i budući potencijalni projekti koji podržavaju regionalnu povezanost duž Jadransko-jonskog koridora, kao i konkretni projekti ili dijelovi projekata, opisani su u nastavku.

1. Projekti u oblasti infrastrukture i energetike: Infrastruktura za Jadransko-jonsku kombinovanu autoputnu mrežu: Projekat Jadransko-jonske kombinovane



autoputne mreže povezaće Albaniju i Hrvatsku preko Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH) i premostiti obalni jaz između Koridora 5 i 8 Trans-evropske transportne mreže. Ostali projekti za razmatranje uključuju izgradnju puteva, optičke kablove i energetske inicijative, poput gasovoda za prirodni gas.

2. Bezbjednost i tehnologija: Projekti za razmatranje uključuju rješenja za skeniranje tereta kroz javno-privatno partnerstvo sa Upravom za prihode i carine Crne Gore na svim granicama Crne Gore sa Albanijom, Kosovom, Srbijom, BiH i Hrvatskom, kao i u Luci Bar, zajedno sa integrisanim komandnim centrom za skeniranje u Podgorici.
3. Ostali projekti mogu uključivati inicijative za modernizaciju postojeće infrastrukture duž Jadransko-jonskog koridora, poput Luke Bar, kao i proširenje tehnoloških kapaciteta, poput podrške industrijskim data centrima i optičkim kablovima.

### **ČLAN 3**

#### **FINANSIJSKA I PODRŠKA RAZVOJU PROJEKATA**

1. Radi podrške projektima od strateškog značaja za Sjedinjene Države, Sjedinjene Države mogu razmotriti, između ostalog, korišćenje finansijskih mehanizama i druge podrške razvoju projekata, kao što su oni dostupni putem Američke korporacije za međunarodni razvoj i finansiranje (DFC), EXIM Banke i USTDA, pri čemu je u svakom slučaju potrebno poštovanje njihovih nadležnosti, politika upravljanja i procedura pregleda i odobrenja.
2. Primjenjivost i podobnost svakog od ovih mehanizama, kao i druge podrške razvoju projekata, za projekte od strateškog značaja utvrđivaće nadležni organi Sjedinjenih Država na osnovu usklađenosti svakog projekta sa strateškim prioritetima Sjedinjenih Država, uzimajući u obzir finansijske, pravne i druge relevantne faktore tih nadležnih organa.
3. Uslovi saradnje i svaka finansijska podrška za realizaciju projekata od strateškog značaja, opisani u članovima 1 i 2 ovog Sporazuma, mogu biti predmet dodatnih sporazuma po potrebi. Crna Gora takođe može izabrati druge oblike finansiranja, gdje je to prikladno, u skladu sa svojim domaćim i međunarodnim obavezama.



#### **ČLAN 4**

##### **IDENTIFIKACIJA DODATNIH SEKTORA PRIORITETNOG ZNAČAJA I PROJEKATA**

Strane se mogu dogovoriti o dodatnim prioritetnim sektorima i projektima, izvan onih opisanih u članu 2, koji mogu imati koristi od saradnje između Strana i relevantnih institucija i komercijalnih subjekata. Strane se slažu da će takvi dodatni projekti biti predmet ovog Sporazuma.

#### **ČLAN 5**

##### **POREZI**

Crna Gora će osloboditi transakcije izvršene u vezi sa Projektima od poreza na dodatu vrijednost (PDV) i carinskih dažbina. Način oslobađanja od PDV-a i carinskih dažbina regulisaće važeći crnogorski zakon.

#### **ČLAN 6**

##### **RAZMIJENA INFORMACIJA I POVJERLJIVOST**

1. U slučaju da se informacije koje su pravovremeno označene kao „poslovna tajna” prime ili kreiraju u okviru ovog Sporazuma, svaka Strana će štiti takve informacije u skladu sa važećim zakonima, propisima i administrativnim praksama, te preduzeti odgovarajuće mjere kako bi sve osobe kojima je odobren pristup tim informacijama u vezi sa Projektom pružile istu zaštitu tim informacijama. Za potrebe ove obaveze, Strana može označiti informacije kao „poslovnu tajnu” ako osoba koja raspolaže informacijama može ostvariti ekonomsku korist od njih ili dobiti konkurentsku prednost u odnosu na one koji ih nemaju, a informacije nisu opšte poznate niti javno dostupne iz drugih izvora, i vlasnik ih prethodno nije učinio dostupnim bez pravovremeno nametnute obaveze čuvanja povjerljivosti.
2. Ako bilo koja Strana utvrdi da određena kooperativna aktivnost može dovesti do nastanka intelektualne svojine, Strane će se odmah konsultovati kako bi utvrdile raspodjelu prava na intelektualnu svojinu prije nego što započnu ili nastave sa kooperativnom aktivnošću. Strane će nastojati da postignu pisani sporazum o raspodjeli prava na takvu intelektualnu svojinu. Ukoliko se sporazum ne postigne u roku od šest (6) mjeseci, na zahtjev bilo koje Strane, saradnja na toj kooperativnoj aktivnosti ili Projektu biće prekinuta.

#### **ČLAN 7**

##### **RIJEŠAVANJE SPOROVA**

Svaki spor koji proistekne iz primjene ili tumačenja ovog Sporazuma, ili u vezi sa pravima i obavezama jedne ili obje Strane prema ovom Sporazumu, rješavaće se isključivo konsultacijama između Strana.



**ČLAN 8**  
**POSLEDICE SPORAZUMA**

Ništa u ovom Sporazumu neće se tumačiti kao zamjena, izmjena ili na bilo koji način miješanje u bilo koje zakone, propise, politike, procedure ili sporazume koji regulišu pružanje finansiranja ili druga finansiranja javnog sektora od strane Sjedinjenih Država, niti u bilo koje grantove ili ugovore za pružanje strane pomoći, bez obzira da li su izdati, doneseni ili zaključeni prije ili nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

**ČLAN 9**  
**STUPANJE NA SNAGU IZMIJENA I PREKID**

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum pisanog obavještenja putem diplomatske note Crne Gore Sjedinjenim Državama da su ispunjene sve interne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
2. Bilo koja Strana može u bilo kojem trenutku raskinuti ovaj Sporazum dostavljanjem pisanog obavještenja drugoj Strani kroz diplomatske kanale. U tom slučaju, raskid stupa na snagu devedeset (90) dana od datuma takvog obavještenja.
3. Bez obzira na raskid ovog Ugovora, sve poslovno povjerljive ili druge ne-javne informacije primljene ili kreirane u okviru ovog Sporazuma i dalje će biti zaštićene u skladu sa odredbama iz člana 6 ovog Sporazuma.
4. Ovaj Sporazum može se mijenjati pisanom saglasnošću Strana.

**U ZNAK POTVRDE**, dolje potpisani, u potpunosti ovlašćeni od strane svojih Vlada, zaključuju ovaj Sporazum.

SAČINJENO u \_\_\_\_\_ dana \_\_ 2026. godine, u dva primjerka, na engleskom i crnogorskom jeziku. U slučaju nejasnoća ili neslaganja između dva teksta, prevladaće engleski tekst.

ZA VLADU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

ZA VLADU CRNE GORE

